

Material Compatibility

Material	PURE Hard Surface	PURE Control (RTU)	PURE Hi-Foam	PURE Multi-Purpose
304 Stainless	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
316 Stainless	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Acrylic Plastic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Aluminum	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Brass	Semi-Compatible	Semi-Compatible	Compatible	Compatible
Bronze	Semi-Compatible	Semi-Compatible	Compatible	Compatible
Copper	Semi-Compatible	Semi-Compatible	Compatible	Compatible
EDPM	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Galvanized	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
HDPE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
LDPE	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
PET	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Polycarbonate	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Polypropylene	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Polysulfoneplastic	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
PVC	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
PVDF	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Rubber	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Tedlar	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible
Viton	Compatible	Compatible	Compatible	Compatible

 Compatible
  Semi-Compatible
  Incompatible

Information is based on the best of our knowledge and recommended application. Always test in an inconspicuous area if concerned.

To our actual knowledge, the information contained herein is accurate as of the date of this document. However, neither PURE Bioscience, Inc., nor any of its affiliates, makes any warranty, express or implied, or accepts any liability in connection with this information or its use. This information is for use by technically skilled persons at their own discretion and risk and does not relate to the use of this product in combination with any other substance or any other process. The user alone must finally determine suitability of any information or material for any contemplated use and the manner of use. This information gives typical properties only and is not to be used for specification purposes. PURE Bioscience, Inc. reserves the right to make additions, deletions or modifications to the information at any time without prior notification.